


Dieta tša Phuti tše di swa

Sepedi

kgato

2_B



Millgrent Ngwenya



Ditlhaka (poeletšo)

š ts, tš, ng, ny, kg, th, tl

Ditlhaka tše diswa

ph, kh, kg

Dieta tša Phuti tše di swa

Sepedi

kgato 2B

ISBN: 978-1-77981-179-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Millgrent Ngwenya

Mofetoledi: Vivienne Legodi

Moswantšhi: Shayle Bester

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatišo ya mathomo 2023.


Dieta tša Phuti tše di swa



Millgrent Ngwenya

Phuti e be le ngwana wa lerato. Ka fao, rakgadi Khumo a mo rekela dieta tše khubedu tša go phadima.






Phuti o be a rata dieta tša go phadima tše khubedu kudu. E bile a di apara le ge a robala.

Phuti o ile a ba le toro ya go makatša. Dieta tše Khubedu di ile tša thoma go bolela.






Dieta tše khubedu di be di belaela gore Phuti o di apara bošego le mosegare.

“Ga re khutše, e bile ga re heme,” gwa realo dieta tše khubedu.

Ka morago, Dieta tša Phuti tša kgale le tšona tša bolela!

“Phuti o re lebetše,” tša bolela di nyamile. “O rata dieta tše diswa tše khubedu kudu”.





Phuti ga a robala gabotse bošego bjoo.

Ge a phapharega a nagana ka toro ye a e lorilego. A kwa bohloko ge dieta di sa thaba.

Phuti a khunama ka dikhuru a naganiša ga botse.


“Ke tlo le fa nako ya go khutša,” a realo go dieta tše khubedu.






Ke tlo thoma go le apara gape, a realo a phophola dieta tša kgale.

Kholofetšo ya Phuti go dieta ya phethagala.
O ile a apara tša kgale ge a eya
mabenkeleng.






Letšatši le le latelago ge a etela Makgolo,
Kholofelo, a apara dieta tše khubedu tša go
phadima.

Matšatši a Phuti o robala gabotse bošego.
Ga a sa lora ditoro tša go makatša.

O ile a thaba gobane o logile leano la go mo
šomela!





Kgato 1

- Namune a Nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala metomo
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaitai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša Tšhivenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Folaga ya Venda
- Leseka la gauta
- Sebakadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmtla wa mahlanjana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana wa mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela
- UNomadlakadlaka onesibindi!
- Inkinga engadini kagogo
- Isicathulo esihle
- Iphupho likaSiviwe

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya Dimpho

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

